

Ka jalo, se o se bitsang mathata, se botlhokwa thata; Di botlhokwa go fitlha ka letsatsi leo di sa tlholeng di le botlhokwa. Mme letsatsi le ba sa tlholeng ba le mo go lone ke letsatsi le o tla atlegang ka lone mo go senyeng mabaka le mabaka a bone. Le fa go ntse jalo, mathata a gago a amanngwa le maatla a gago a go dira gore o kgone go fokotsa maatla a gago a go dira gore o nne le maatla mo sefofaneng sa botshelo jwa gago.

Se se botlhokwa thata mo thutong e ntšha ke gore thato ya motho ga se yone e e neng e le yone mo nakong e e fetileng. Mo nakong e e fetileng, mo lotsong lwa bogologolo, thato ya Motho e ne e le kumo e e tlhamaletseng ya keletso ya gagwe ya bopelotshetlha, e a re mo nakong e e tlang, thato ya motho ke kumo ya kgotlhang magareng ga pogo ya gagwe le thato ya Mowa o o tlhomang maemo a go boga.

Mme fa motho a sena go bona, mo teng ga gagwe, selekanyo, gongwe tlhokego ya seelo sa bogao jono, o dira gore go nne le nonofo eno e e fetogang thato ya gagwe mme ka nako eo, motho o solegelwa molemo ke go rata ga Moya mme gone ka nako eo a ka senya maemo otlhe a a neng a dira gore go nne le mathata mo go ene.

Ke go gakolola gore mathata otlhe a botshelo jwa gago a tlhodilwe mo dikarolong tsoitlhe tsa ona, mo maemong otlhe a bone, ka botlhale jo bo kwa godimo jo bo mo teng ga gago. Gore o tle o kgone go dira dilo ka moso, o tshwanetse go tlogela tiro e; O ne a sa itse gore o na le maatla a a ntseng jang, a tshwanetse go leka-lekana, gore ka nako nngwe, mo botshelong jwa gagwe jo bo golang, mo botshelong jwa gagwe, o tla fokotsa go fokotsa maatla a moya mo mogopolong wa gagwe.

Mme fa motho a na le maatla a a lekaneng, o kgona go fokotsa maatla a moya mo tlhaloganyong ya gagwe gore a se ka a folosa, mme ke fa motho a nna mogolo.

Mo teng ga tlhaloso e, re ka sekaseka tiragalo ya mathata, re e isa kwa go e kwa godimo ya go tlhaloganya, ka tlhaloganyo ya gore re ka kgona go fedisa mo maitemogelong a, ntlha ya tshono, re itlhaola ka ntlha ya gore mo maitemogelong a, se re se tlhaelang ke botlhale jo bo tlhagisiwang ke pogo e e re thibelang go tshela thato ya rona ya mmatota, Ka ntlha ya seo, go ne go se kitla go nna le dikgotlhang magareng ga moya le moya.

Mme thuto ena, eo Motho a e fumanang kajeno, etjha lefatsheng, ka hobane pele motho a sa ka a kgona, leha a batla, leha a batla, leha a batla, ka hare ho moralo wa taelo efe kapa efe ya ho simoloha lefatsheng, ho fedisa matla a Moya hodima maikutlo a motho.

Le fa go ntse jalo, go ne ga dirwa tshwetso ya gore, gore, e le go ikololela mo maikutlong a moya wa motho, motho o ne a tshwanelwa ke go nna le joko ya Mowa ka bosakhutleng, gore a tle a kgone go tshela, ka fusion, maikutlo a mowa. Fa mowa o sena go swa, motho o ne a sa tlhole a swa, mme o ne a sa swe. Fa motho a le mo boemong jwa bosasweng, ga a tlhole a ikobela melao ya Mowa; gone ke ene Mowa ka boene.

Botlhokwa jwa go tlhaloganya gore mathata, letsatsi lengwe mo botshelong jwa gago, bo tshwanetse go emisiwa gotlhelele, go sa tseye letlhakore, go senyega, go thibelwa go tsaya medi.

Mme fa o na le maitemogelo a gago a letsatsi le letsatsi, fa mathata a tlhaga, ka fa molemeng le ka fa mojang, malebana le tlhabologo e e sa itsiweng, banna ba ba sa tsebeng sepe, go na le mowa o o leng mo go one, o na le tlhaloganyo, gape o na le thato, o na le lorato le botlhale, o patelesega go lemoga gore maatla a a tswang kwa godimo a tshwanetse go fologela mo difofaneng tse di kwa tlase tsa boammaaruri le go robega gangwe le gape. Ka tsela e jwalo, ka tsela e nngwe, ka tsela e nngwe, ka tsela e jwalo, ka tsela e nngwe, ka tsela e nngwe, ka tsela e nngwe, ka tsela e jwalo, ka tsela e jwalo, ka

Motho ga a tlhole a boga, mme motho ga a kitla a tlhola a boga; mme motho yo o sa tlholeng a boga, o tla boga pele mo kgotlhang e e tshwanetseng go nna teng fa

gare ga gagwe le mowa. O ne a itse gore ke eng se a se bonang letsatsi le letsatsi fa a ne a itse gore ke eng se ke se itseng.

12 Mme ba ba bonyeng se ke se itseng, ba tlhaloganya se ke se itseng e bile ba lemogile gore se ba se tlhaloganyang se botlalo. Ka gonne motho wa moso ga a sa tlhole a le mo lotsong lwa botlhano, mme melao ya Mowa e e neng e dirisiwa mo lobelong lwa botlhano ga e kitla e dira mo go ene. Ka jalo, monna wa moso o tshwanetse go tlhaloganya botshelo ka tsela e e sa tshwaneng le ya monnamogolo.

Mme fa ke re motho wa moso o tshwanetse go tlhaloganya botshelo ka tsela e e sa tshwaneng le e e sa tshwaneng le ya monnamogolo, ke raya seno tota. Gore mo thutong e, mo nakong e e rileng, monna wa gompieno o tshwanetse go ithuta go leba kwa morago, kgotsa ka tsela e e farologaneng, monna wa moso o tshwanetse go ithuta gore a se ka a leba kwa morago.

Motho yo o ka moso o tshwanetse go ithuta go tshela ka moso, gompieno, mme ga a tlhole a tshela botshelo jwa gagwe, gompieno, go ikaegile ka dilo tse a neng a na le tsone maabane. Ka go dira jalo go tla bo go le molemo, e bile go tla bo go setse go le thata go dira jalo ka moso. Mme banna ba ka moso, ba ba tla bong ba tshela maemo ano mme ba tlhaloganya melao ya maemo ano a masha, ba tla nna le maatla a go se swe.

Fa o na le pono ya go ba senya, o setse o na le pono ya go di gaisa. Fa o setse o na le pono ya go ba senya, o na le pono ya go itlhaolela tlholego ya gago. Mme pele o tshwanetse go tsena ka mo teng, ka gonne pono eno ga se pono ya tlhaloganyo, pono eno ke go itlhatlhoba mo teng ga gago, e e bakang gore, ka nako nngwe mo botshelong jwa gago, o lemogile boelelele jwa botshelo jwa bogologolo.

Mme fa o sena go lemoga bosilo jwa tsela ya bogologolo ya botshelo, o tla nna jaaka nna, o le nosi, o le nosi, o amanang fela le Mowa o o tshwanang le ba ba nang le Mowa o le mongwe fela, mme o ipaakantse le bokhutlo bope fela, bokao jo bo siametseng go amogela thothoro nngwe le nngwe, e e tshwanetseng go tsosa maatla a a tlhokegang go golagana le go dira le maatla a a sa bonweng.

Ka jalo mathata a gompieno, mathata a letsatsi le letsatsi, a magolo thata go feta kafa o ka akanyang ka gone, mme o mogolo fa o sa itse melao e ntsha.

Fa o sa itse melao e mesha e e sa tlholeng e le teng, ga e tlhole e le yone, e le jokwe fela, se se amanang le go tshela botshelo jotlhe jwa gago.

Mme fa o itse melao e mesha o bo o dirisa melao e mesha, o tla senya tsela e botshelo bo agilweng ka yone mo go wena le go se kae, o tla simolola go tshela botshelo jo boshaka ka botlalo, ga ke re selo se sesha, ka gonne go na le pharologanyo fa gare ga botshelo jo boshaka le botshelo jo boshaka. Botshelo jo boshaka ke selo se sesha se se fetotsweng mo botshelong jwa bogologolo. Botshelo jo boshaka ke botshelo jo bo sa amaneng le botshelo jwa bogologolo.

Mme fa motho a tshela botshelo jo boshaka, ga a kgone go ikamanya le botshelo jo boshaka, ka gonne go bonala pharologanyo ya sebopego magareng ga tse pedi e le kgolo go ya botshelong jwa bogologolo, go ya botshelong jo boshaka.

Le fa go ntse jalo, fa motho a tshela botshelo jo boshaka, o tla bo a sa tlhole a na le nako e nngwe, e bile ga a na tshiamelo epe fela.

Mme fa motho a lemoga gore ga a na tshwanelo epe fela, o lemoga maemo a a feletseng a botshelo jo boshaka, mme ga se ka tlhaloganyo ya gagwe, e bile ga a kgone go tshela botshelo jo, a bo a e tlhaloganya, ke ka go bo a le mo teng ga gagwe, e e dirang gore tlhaloganyo ya gagwe, maikutlo a gagwe, botlhokwa jwa gagwe le dilo tsa gagwe.

Botshelo jo boshaka ke botshelo jo bo sa khutleng, botshelo jwa gago ke jwa gago, ke botshelo jo bo sa go tshwanelang, ke gore, ke ka ntlha ya fa e le gore, go na le sesupo sa gore maatla a a mo teng ga gago, a a laolwang ke maatla a a mo teng

ga gago. Fa o le mo maemong a a kwa tlase, o ne o sa bone kgotsa o bonwa kwa tlase; Fa motho a le mo maemong a a kwa tlase, motho ga a ka ke a ikutlwa a le kwa tlase kgotsa a ikutlwa a le kwa tlase; Mo botshelong jo bo ntšhwa, ke mowa fela o o tshelang ka kutlwano e e tshelang le ego, e e tsamaelanang le botho, gore axis e bopege, mme ka axis eno e feta Energy of ray current e o e abetsweng, mme e tswa mo matlapeng a a agileng mo go ona; mme e tswa mo matlang a o a tshelang; that's one energy that's feed ya Ke nonofo eno e o e dirisang go fologela mo go yone, moya wa Modimo.

Mme ha bophelong botjha, Motho a theohela taba, Moya wa Modimo: moya ofe kapa ofe o kgahlanong le ona, le moya ofe kapa ofe o kgahlanong le Lesedi la Moya ona, okeke wa kena ka hare ho sebaka seo Motho enwa a fetohang ho sona, hobane sebaka sena ke Lesedi.

Ka jalo ke go tlhalosetsa dilo tse di bonolo, tsa letsatsi le letsatsi: Ke bua ka mathata, mme ke leka go dira gore o tlhaloganye botlhokwa jwa mathata, go go naya pono e e seng ya motho, mme e re ka re ke na le kitso e e feletseng ya boammaaruri ya molao wa Mowa.

Fa ke re, baya selepe go raya go senya se se bakileng pogo, ke tsela ya go tlhagisa molao ono, mme bontsi, fa e sale tshimologo ya go tlhoka maitemogelo, ba beile selepe mo go bone, mme seo ke bontlhanngwe jwa maitemogelo, mme ka maitemogelo o ithuta go tsenya selepe mo go se a se kang a kgaola menwana ya gagwe.

Go nna le botaki, ga go a senya; Letsoalo Letsoalo. Mathata a letsatsi le letsatsi, mathata a gago, a tlhodilwe ke tlhaloganyo mo teng ga gago, go gogela mo tseleng ya maikutlo a gago, mme jaaka tropa, o dirisa nako ya gago go dikologa.

Fa ke re motho wa moso ga a ketla a nna wa gagwe, ke bua sengwe sa boammaaruri jo bogolo jo bogolo jo bo sa itsiweng ke monna wa bogologolo. Motho wa moso ga se wa gagwe, e bile o setse o le mo maitemogelong a gago, o na le nako e o ikutlwang ka yone fa o ikutlwa e se wa gago, mme kitso eno e kgolo thata e bile e a gola.

Fa re sa tlhole re le mo go rona, re ikutlwa re le molemo mo go rona ka borona; Fa re sa ntse re le mo go rona, re tla bo re sa tlhole re le mo go rona, mme fa re sa tlhole re le mo go rona, re ikutlwa re le botlhokwa ka rona. Mme ego ga e batle gore, ka gonne ego e tlhoka gore e nne ya gore e nne ya nnete gore e teng mo tlhaloganyong, gore e ikutlwe mo maikutlong, gore e tshela mo matheriale; Ego o tshwanetse go tlhomamisa gore o a tshela. Mosadi o tshwanetse go tlhomamisa gore monna wa gagwe o a mo rata, monna o tshwanetse go tlhomamisa gore mosadi wa gagwe o a ikanyega; Re tshwanetse go netefatsa gore, mme tshireletso e, e tshwanetse go nna e e tlhola.

13Empa ha motho a phela bophelong ba babedi, mme e mong a se ke a ba wa hae, mme e mong a se ke a ba wa hae, mme ha ho sa le ya mong wa hae, le mosadi wa hae ha a sa tla ba wa hae, a se ke a hlola a eba le dinyeho tsa hae. Fa bana ba sa tlhole ba le mo go rona, ga re tlhole re boga botlhoko jwa go nna le bana.

Se ke se buang ke gore ke mo tseleng e e rileng, e seng mo tlhaloganyong ya tlhaloganyo. Le fa go ntse jalo, go thata go bua ka mafoko a a sa raraanang. Se se motlhofo go se tlhalosa ka mafoko a a mo lefokong ke ka tsela e e bonolo.

Ke ka moo ke reng, ga ke rate go bua, ke se ke ka se buang, ke se ke batlang go se bua, mme ke na le thata ya go bua, ka gonne ke na le maatla a go itlhaba. Ka jalo, ela tlhoko gore o kgone go tlhaloganya lefoko le le nang le one pele o simolola go dira jalo, o bo o simolola go dira gore o se ka wa nna lesidi.

Sengwe le sengwe se ka buiwa, tota le se ke sa se tlhaloganyeng, ke potso fela ya go e bua ka tsela e e rileng. Ke eletsa gore lona lotlhe, letsatsi lengwe, ga lo tlhole lo le teng, gore lo se tlhole lo ipona, lo se tlhole lo ipona, lo se ka lwa tlhola lo itse gore ke eng se lo leng sone, ga lo tlhole lo itse

gore \"ego\" ya lona ke eng, ke lo eleletsa tsotlhe tseo. Le fa go ntse jalo, go fitlha letsatsing leo, itse gore o tla ya kwa go ene ka bonako. Mme sengwe le sengwe se ke se go bolelelang mo dingwageng tse di fetileng se tla go thusa gore o kgone go tlhaloganya dilo tse di molemo le go tokafatsa botshelo jwa gago.

Re na le maikutlo a, banna ba lefatshe, gore ka nako nngwe le nngwe mo matshelong a rona, re ka iphitlhela re le mo botshelong jwa rona, gore maikutlo ano a nonofile thata mo go rona, mo teng ga rona, maatla, maikutlo le maikutlo a a re tsenyang ka bo yone. Letsatsi le letsatsi, batho ba kwa kgolegolong ka ntlha ya mabaka a a botlhokwa thata mo lefatsheng. Ka lesego, go farologana le se Se-Socrate a se buang, motho ga a kgone go itse ka boene. Les philosophe, les philosophe; Bafilosofi ba ne ba gakgamala, ka gonne ba kgonne go naya motho tsholofelo ya se a tshwanetseng go se dira, ba sa mo neye didirisiwa tsa go fitlha koo.

13Le fa go ntse jalo, filosofi e a bo e le molemo, ka e ntsha leino le lengwe go lo naya yo mongwe, mme segakolodi sa lona se a siama, ka gonne se ntsha meno ka bobedi, mme ga lo na molema.

Ka jalo, go ya bokhutlong jwa nako, ke rata go tlhalosa kafa motho a utlwisang botlhoko ka gone a sa lemoge seo.

Sa ntlha, motho o itlhaba ka gonne o leka go itlhaloganya. Fa a leka go itlhaloganya, o leka go itlhaloganya, mme fa a itlhaloganya dilo tse a ka di tlhaloganyang, o a itlhaloganya, a se ka a kgona go itlhaloganya.

Boikgapo ke maiteko a a utlwalang mo bathong; Ke maiteko a a botlhokwa mo dikolong tsa batho; Ke maiteko a a tsewang a le botlhokwa mo setšhabeng sa batho, mme mo boammaaruring jwa motho, ke maiteko a a sa kgonegeng. Ke maiteko a a dirang gore motho a se ka a palelwa, ka gonne motho yo o le kang go itlhaloganya, o patelesega go itlhaloganya, mme fa a itlhabolotse, o itira yo mongwe, jalo le jalo.

Gore a itse gore a se ka a itlhaloganya le boboko jwa gagwe, mme fa a sena go ithuta seno, o simolola go itshwara ka boene, ka a simolola go bona gore o ne a le kae pele a leka go itlhaloganya, o ne a sa kgone; Jaanong fa a sa kgone go itlhatlhoba, o simolola go ipona a le mo tlhaloganyong ya gagwe.

15 Mme go se nene, ka go se ka ga ikogobanya tlhogo, o ipona a le mo go oketsegileng ka go tlhoka kitso ya gagwe, mme ka nako ya gagwe o simolola go lemoga se se tlhaelang mo go ene; Le fa go ntse jalo, ka nako eo, fa a ne a sa tlhoke go nna le seabe mo go ene, o ne a simolola motshameko o o tshwanang gape, mme moragonyana fa a ne a batla tiro ya gagwe.

O tshwanetse go ithuta gore a se ka a tshela botshelo jwa gagwe le go dira dilo tsotlhe tse a di dirang ke karolo ya maitemogelo a a tshwanetseng go tshela. Fa e le gore o ne a itse gore, fa a ka nna le seabe mo botshelong jwa gagwe jwa letsatsi le letsatsi, ga a kitla a leka go dira gore boboko jwa gagwe bo nne teng, o tla tshela botlaela jwa gagwe, diphoso tsa gagwe, mme diphoso tseo di tla fokotsega ka bonya.

I'll take a lady on the back at the back, lololololololololol, 12:15 mosadi yo o nang le maikutlo a a kwa godimo. Mosadi yo o sa bolong go batla go tokafatsa seemo sa gagwe, go tokafatsa maemo a gagwe a a kwa teng, go tlhaloganya seemo sa gagwe sa ka fa teng.

O ne a batla ditsela tse di farologaneng, mme ka gonne maikutlo a gagwe a ne a le thata, nako le nako fa a ne a fudugela kwa pele, o ne a ikutlwa a le kwa morago, ka gonne nako le nako fa a fudugela kwa pele, o ne a ikutlwa e kete o ne a sa kgone go ya kwa pele.

Le fa go ntse jalo, nako le nako fa re fetela pele, re fetela pele; Ga re ise re boele mo botshelong, ke selo se se bontshang gore re tshela ka tsela e e

itumedisang. Ka dinako tsotlhe re tswela pele mo botshelong, mme se se diragalang ke gore ga re gatele pele ka bonako jo re ka ratang ka jone; Ga re a tshwanela go tsamaya ka bonako jaaka motho yo mongwe yo re akanyang a fetela pele, mme morago ga moo ga a re gatele pele ka lobelo lo lo fetang lwa rona, le fa go ntse jalo; Ka jalo, ba bangwe ba tswela ka bonako go feta ba bangwe, mme ba bangwe ba rona re ya kwa pele ka bonya go feta ba bangwe, seo se raya gore go na le dilo tse dingwe tse re di dirang.

Ka jalo, mosadi o ne a ya kwa pele, fela ka lobelo lo lo ka tswang lo le botoka mo go ene, lobelo lo lo gaisang lo lo siametseng maikutlo a gagwe, ka ntlha ya tekatekano ya tlhaloganyo ya gagwe. Ga se potso ya go tsamaya ka bonako gore o se ka wa itlhaganelela go senya moya wa gago, ke potso fela ya go fetela pele.

15 Fa o ka dira jalo, o ka se ka wa akanya ka gore, fa o ntse o le mo tseleng e e siameng, o ka se ka wa akanya ka sepe, fa o ka dira jalo, o se ka wa akanya ka sepe, o se ka wa akanya ka sepe, o se ka wa dira gore o se ka wa dira sepe, kgotsa o se ka wa dira gore o itumele. Fa o ikutlwa o le montle thata, fa o ntse o le kwa pele, gantsi o ikutlwa o le botoka, le fa o ntse o le mo go oketsegileng. Fa o ntse o dira jalo, o tla ikutlwa o le montle thata, fa o ntse o le mo go oketsegileng. Fa o ntse o dira jalo, fa o ntse o ikutlwa o le botoka, le fa o ntse o tsamaya.

Le fa go ntse jalo, go botlhokwa gore motho a lemoge gore ga a tlhole a batla go itse ka boene. Ke phetogo e kgolo mo kakanyong ya motho. E ne e le tsela e a neng a ikutlwa ka yone, e bile e le ka tsela e e sa tshwaneng le e a neng a e itse pele.

Pele ga foo, o ne a ithaya a re ga a ise a fetoge sepe, mme jaanong o tshwanelwa ke go ipona a se na matsapa a go iphetogela sengwe se se isang kwa go sengwe - se ke sone konokono mo thutong e ntšha.

Motho yo o tlhaloganyang gore ga a tlhoke go ipeela boboko jwa gagwe, ke monna yo o botlhale. O botlhale ka gonne o setse a beela thoko tiragalo e kgolo ya ego ya go ipatla, e leng boiphetetso jwa tlhaloganyo ya ego, e e buetsweng ke bagolo e bile e kwadilwe mo lenaaneng la filosofi ya Motho ke Socrates, Bagerika. Ga ke na sepe mo go Bagerike, mme ba ne ba le kwa tshimologong ya tlhabololo ya tlhaloganyo le ya filosofi ya motho wa bophirima; O ne a dira tiro ya gagwe, mme gompieno o ne a latlhegelwa ke go dira jalo.

Motho o tshwanetse go nna moa-a-atlantean gape, mme a atlantean e e nang le mmele o o tlhabologileng wa tlhaloganyo. Mme fa re sena go tlhaloganya seno ka tlhomamo: re se ka ra itapisa, re simolola go hema. E ne e le boeleele fela, ke boeleele, mme ntlha e ne e le ya go itse.

O leba dilo tse dikgolo tsa batho, mme ka metlha o re: E ne e le kgang ya go itse... Go a tswana ka metlha. Le fa go ntse jalo, mo karolong nngwe le nngwe ya maitemogelo a batho, go ntse go le botlhokwa go itse.

O tswa kae?

E tswa kwa godimo ka dinako tsotlhe, mme ga o itse sepe go fitlha e le nako ya teng. It's go time, go fast.

Nngwe ya maduo a a kwa godimo a ego mo sefofaneng sa dithoto ke go lemoga gore sengwe le sengwe se se neng se mo tlhakatlhakanya pele se ka se mo tlhakatlhakane. Bangwe ba kgona go tlhaloganya go tswa mo teng ga bone, ka gonne fa e le gore ego e itse sentle, mo maitemogelong a gagwe e bile a na le tlhaloganyo e e lekaneng mo maitemogelong a gagwe, go tlhaloganya bonolo jwa moya, o kgona go tswa mo nakong eo go ya pele, ya go fetola botshelo jwa gagwe ka botlalo le go itse ka tsela e e farologaneng. Fa a bona se se phoso, o bona boleng, le fa a bona boleng jwa boleng, ga a bone sepe.

Ke tla boela mo go se: fa a bona bokoa, a bona boleng, le fa a bona boleng, ga a bone sepe, ka gonne go na le tswelelopele go tswa bokoang go ya kwa bolengng, go

sa tseye letlhakore. Batho ba le bantsi ba tlhaloganya seo.

Le fa go ntse jalo, fa a sena go dira dilo tse di bosula, o ne a sa tlhole a le mo tseleng ya go itlhaola, mme ka nako eo ga a tlhole a itshwenya le ene. Fa a le koo, o simolola go lemoga gore o botlhale, mme ga a lemoge gore o botlhale ka boikgogomoso jwa gagwe jwa semoya, mme o a lemoga gore o botlhale ka segakolodi sa gagwe sa bopelotshetlha.

Morago ga moo, o simolola go netefatsa gore o botlhale, go tswa foo e leng ego e e simololang go netefatsa gore o botlhale, o simolola go nna botlhale thata; Bangwe ba tlhaloganya se ke se buang.

Go botlhokwa gore o kgone go bona gore o se ka wa nna le seabe mo dilong tse di sa tlhokegeng, gangwe fela le mo go botlhe, ka gonne go batla go nna o hutsafetse, mme go motlhofo go itse gore ga o tlhoke go itlhatlhoba, gore o tshwanetse go tshela se o leng sone, mme o bone gore se o leng sone ke se o leng mo go sone. Mme Transformation

Fa o sena go bona, o na le bosupi jwa gore se o neng o le sone, se o neng o le sone, o ne o le botlhokwa mo go se o leng sone gompiano mo tlhabololong ya gago ya pele. 18 Jaaka bangwe ba lona mo nakong e e fetileng ba ne ba ipona ba le mo kgopameng, kajeno lo ikutlwa botoka e bile lo siame.

Go diragala eng morago ga moo? Ego, e e newang kotlhao e e ntseng jalo kwa tshimologong ya maitemogelo, e tlhotlhomiswa go ithuta boammaaruri jwa thuto eno:

A ke akanya gore ke botlhale? A seno se ka dira gore motho a nne botlhale? A go ka direga gore o akanye gore o mo sebakeng se se bôpang? A o akanya gore o nepile e bile o nepile?

Potso e nngwe ke gore, ka tshoganetso fela, ka ponyo ya leitlho ke ya nakwana, ka ponyo ya leitlho ke go ikakanyetsa, ka ponyo ya leitlho.

Ka jalo, go na le dipotso tse pedi tse di rileng tse di bodiwang ke ba bangwe; kwa bofelong ga go na potso; Ke yone tsela e e siameng, mme ke yone fela tsela e o ka akanyang ka yone gore o tla ikutlwa botoka ka wena. Mme e ne e le potso ya go itse seno, mme ego ga e kgone go itse seno ka bo yone, ka gonne ego e batla selekanyo, sediriswa, go tokafatsa bogagapa kgotsa boleng jwa botho jwa jone, mme ego ga e ka ke ya e bona ka bo yone ka bogame ka gonne ego e laolwa ke molao wa maaka, Fa a bua ka dilo tse di sa amanang le se a se akanyang, kgotsa fa a batla go bua ka tsela e e amanang le yone fela, go dira gore go nne le tsela e e sa ntseng e le teng.

Ka jalo ego e patelesega go fitlhelela ego e nngwe, e e nang le maatla a a nang le maatla, saense ya go itse se a se itseng. Mme ego e nngwe, e e nang le kakanyo e, ka go fuduega, e dira maatla a a lekaneng mo ego, gore morago ga go kgone go gana, ka mabaka, go tlhamiwa ga temogo e ntšhwa ya segakolodi sa supramental.

Ka jalo, gantsi fa ke bua le wena, o tlogela go nna matlhagatlhaga mme o amogela se ke se buang mo tlhaloganyong. Le fa go ntse jalo, a ipotsa gore ke ka ntlha yang fa a sa kgone go botsa dipotso, gore ke eng fa go se na sepe se se ka diregang, fa pele ga nako, go ne go na le dipotso tse dintsi tse di neng di le teng pele ga foo, go ne go na le dipotso tse dintsi tse di neng di le teng.

O ne a simolola tiro e e neng e le teng, mme morago ga moo tiro e simolola, mme kwa bofelong e ka simolola go senya dilo tse a neng a na le tsone pele, ka dingwaga di le dintsi, di ne di leka go laola, go raya seemo sa gagwe sa botho, fela se a se dirang ka go se dire sepe le go amogela maatla fela.

Fa re batla go tokafatsa tsela e re e dirisang ka yone; Fa re batla go itlhaba semoyeng, ke ka ntlha yang fa re le mo go yone; Fa re batla go itlhaloganya, re tla bo re le mo go yone.

Fa o ithuta go batla go se na sepe, go tshela botshelo jwa gago mo maemong a a go tshwanetseng, go tswa foo o tla nna le se o se akanyang ka sone ka moso. Mme se se bontshang gompiano se tshwarwa ke letswalo mme se ntshitswe gape ka moso, mo dikgweding di le pedi, mo dikgweding tse pedi, mo thopogong e nngwe e e tla e amogelang mme e e tla mo dira ego e nngwe e e bonalang, ego e e nang le temogo e e kwa godimo, ego e e nang le tekatekano go feta, motlhale yo o nang le bokgoni jo bo tsepameng.

Fa ke go raya ke re, tsaya jaaka wena, ke bua le Rre. ya ya. take yourself as you are. Bopelotlhama jwa gago bo go thibela go itse bogolo jwa gago jwa mmatota. Fa e le gore go na le ba bangwe mo lefatsheng ba ba ka bonang bogolo jwa gago jwa boammaaruri, ga go tlhokege gore o itshwenye ka wena, o tshwanetse go ya kwa go wena fela.